



Crna Gora
Skupština Crne Gore

Mreža za afirmaciju nevladinog sektora - MANS

Dalmatinska 188, 81000 Podgorica, Crna Gora
Tel: +382.20.266.326; 266.327; +382.69.446.094; Fax: +382.20.266.328
mans@t-com.me, www.mans.co.me



CRNA GORA
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	28. IX	20 15. GOD.
4 KLASIFIKACIONI BROJ:	00-44/15-34	
VEZA:		
EPA:		
SKRAĆENICA:		

- nvo - M A N S -

Broj: 15/79755-79756
Podgorica, 28/09/2015

Predmet: Zahtjev za dostavljanje informacije

Poštovani,

Molimo Vas da nam na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama dostavite KOPIJU:

- * Kopiju akta koji sadrži informaciju da li je realizovan zaključak Odbora za antikorupciju koji je usvojen povodom obavljenog kontrolnog saslušanja Vrhovne državne tužiteljke i direktora Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma u vezi sa aferom Telekom, koja je održana 07. februara 2013. godine
- * Kopiju kompletne dokumentacije dostavljene Odboru za antikorupciju od strane Vrhovnog državnog tužilaštva i Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma, povodom obavljenog kontrolnog saslušanja Vrhovne državne tužiteljke i direktora Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma u vezi sa aferom Telekom, koja je održana 07. februara 2013. godine

Molimo Vas da rješenje donešeno po ovom zahtjevu i tražene informacije dostavite na adresu Dalmatinska ulica broj 188, 81000 Podgorica.

Ukoliko tražene informacije posjedujete u elektronskoj formi molimo Vas da ih prosljedite na e-mail adresu spi@mans.co.me.

Podnosilac zahtjeva:

Janković Vuk, koordinator pravnog programa

Janković Vuk



Skupština Crne Gore
Generalni sekretar

Broj: 00-41/15-34/3, 00-41/15-35/3, 00-41/15-36/3, 00-41/15-37/3, 00-41/15-38/3 i 00-41/15-39/3

Podgorica, 2. oktobar 2015. godine

MREŽI ZA AFIRMACIJU NEVLADINOG SEKTORA - MANS

PODGORICA

Predmet: Obavještenje o produženju roka za rješavanje o zahtjevima za pristup informacijama, br. 15/79755-79756, 15/79757-79763, 15/79764, 15/79777-79785, 15/79765-79776 i 15/79786-79790

Povodom vaših zahtjeva za pristup informacijama, od 28. septembra 2015. godine:

- br. 15/79755-79756, kojim ste tražili da se omogući pristup kopiji akta koji sadrži informaciju da li je realizovan zaključak Odbora za antikorupciju koji je usvojen povodom obavljenog kontrolnog saslušanja Vrhovne državne tužiteljke i direktora Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma u vezi sa aferom Telekom, koja je održana 07. februara 2013. godine, i kopiji kompletne dokumentacije dostavljene Odboru za antikorupciju od strane Vrhovnog državnog tužilaštva i Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma tim povodom;
- br. 15/79757-79763, kojim ste tražili da se omogući pristup: kopijama akata koji sadrže informacije da li su realizovani zaključci broj jedan, tri, četiri i pet Odbora za antikorupciju usvojeni na desetoj sjednici Odbora za antikorupciju, održanoj 23. decembra 2013. godine; kopiji akta koji sadrži informaciju da li je i sa kim je

Odbor za antikorupciju u prvom tromjesečju 2014. godine obavio pojedinačne rasprave o učinku organa za koje ima nadležnost u skladu sa Poslovníkom Skupštine Crne Gore, kako kroz razmatranje godišnjih izvještaja tako i kroz zahtjev za dostavljanje posebnih izvještaja i informacija, u skladu sa zaključkom broj tri i kopijama akata koji sadrže informacije koje aktivnosti je Odbor za antikorupciju predvidio u Planu rada Odbora za antikorupciju za 2014. godinu, u cilju realizacije zaključaka sa desete sjednice Odbora za antikorupciju, i koje od tih aktivnosti je realizovao;

- br. 15/79764, kojim ste tražili da se omogući pristup kopiji akta koji sadrži informaciju da li je realizovan zaključak broj pet usvojen na sjednici Odbora za antikorupciju, nakon obavljenog konsultativnog saslušanje ministra finansija, direktora Poreske uprave, direktora Uprave za nekretnine i predsjednika Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama povodom uklanjanja matičnih brojeva sa internet stranice Centralnog registra privrednih subjekata i Uprave za nekretnine;
- br. 15/79777-79785, kojim ste tražili da se omogući pristup kopijama akata koji sadrže informacije da li su realizovani zaključci broj jedan, dva, tri i četiri usvojeni na sjednici Odbora za antikorupciju, nakon obavljenog kontrolnog saslušanje ministra ekonomije dr Vladimira Kavarića, ministra finansija dr Radoja Žugića, i direktora Uprave za javne nabavke doc.dr Mersada Mujević, na temu: "Višemilionski ugovori za pravne i konsultantske usluge plaćene od strane EPCG", i kopijama kompletnih dokumentacija koje su Vrhovno državno tužilaštvo, Ministarstvo ekonomije, Vlada Crne Gore, Savjet za privatizaciju i Uprava za javne nabavke dostavili Odboru za antikorupciju tim povodom;
- br. 15/79765-79776, kojim ste tražili da se omogući pristup kopijama akata koji sadrže informacije da li su realizovani zaključci broj jedan, dva, tri, četiri, pet i šest usvojeni na sjednici Odbora za antikorupciju, nakon obavljenog kontrolnog saslušanja ministra ekonomije dr Vladimira Kavarića i direktora Zavoda za intelektualnu svojinu dr Novaka Adžića, povodom predstavke Udruženja kompozitora Crne Gore, i kopijama kompletnih dokumentacija koje su Poreska uprava, Ministarstvo ekonomije, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Državna revizorska institucija i Vrhovno državno tužilaštvo dostavili Odboru za antikorupciju tim povodom;
- br. 15/79786-79790, kojim ste tražili da se omogući pristup kopijama akata koji sadrže informacije da li su realizovani zaključci broj jedan i dva Odbora za antikorupciju usvojeni na 32. sjednici Odbora za antikorupciju, održanoj 23. februara 2015. godine, i kopijama kompletnih dokumentacija koje su Vrhovno državno tužilaštvo, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore dostavili Odboru za antikorupciju tim povodom;


shodno čl. 31 Zakona o slobodnom pristupu informacijama („Sl. list Crne Gore“, br. 44/12), obavještavamo vas da se rok za rješavanje po zahtjevima produžava za osam dana


zbog izuzetnog obima traženih informacija, naročito imajući u vidu da je svih šest navedenih zahtjeva za pristup informacijama podnijeto istog dana, te da su sve tražene informacije iz nadležnosti jednog radnog tijela Skupštine Crne Gore i uglavnom se odnose na ranije godine.

Dostavljeno:

- *Podnosiocu zahtjeva za pristup informacijama
- *u spise predmeta

Siniša Stanković





Skupština Crne Gore

Generalni sekretar

Broj: 00-41/15-34/4

Podgorica, 21. oktobar 2015. godine

Skupština Crne Gore, na osnovu člana 30 stav 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama („Sl. list Crne Gore“, br. 44/12), postupajući po zahtjevu za pristup informacijama Mreže za afirmaciju nevladinog sektora - MANS iz Podgorice, Dalmatinska ulica br. 188, br. 15/79755-79756 od 28. septembra 2015. godine, radi pristupa informacijama, donosi

R J E Š E N J E

Djelimično se usvaja zahtjev za pristup informacijama Mreže za afirmaciju nevladinog sektora - MANS iz Podgorice, br. 15/79755-79756 od 28. septembra 2015. godine, pa joj se dozvoljava pristup kopijama kompletnih dokumentacija, dostavljenih Odboru za antikorupciju od strane Vrhovnog državnog tužilaštva i Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma, povodom obavljenog kontrolnog saslušanja vrhovne državne tužiteljke i direktora Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma u vezi sa aferom Telekom, koja je održana 7. februara 2013. godine.

Odbija se zahtjev za pristup informacijama u dijelu koji se odnosi na kopiju akta koji sadrži informaciju da li je realizovan zaključak Odbora za antikorupciju, koji je usvojen povodom obavljenog kontrolnog saslušanja vrhovne državne tužiteljke i direktora Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma u vezi sa aferom Telekom, koja je održana 7. februara 2013. godine, jer Skupština Crne Gore nije u posjedu tražene informacije.

Pristup informacijama iz stava 1 dispozitiva ovog rješenja ostvariće se dostavom kopija informacija, neposredno, na adresu podnosioca zahtjeva.

Žalba protiv ovog rješenja ne odlaže njegovo izvršenje.

O b r a z l o ž e n j e

Mreža za afirmaciju nevladinog sektora - MANS iz Podgorice podnijela je Skupštini Crne Gore zahtjev za pristup informacijama, br. 15/79755-79756 od 28. septembra 2015. godine, kojim je tražila da joj se omogući pristup:

- * Kopiji akta koji sadrži informaciju da li je realizovan zaključak Odbora za antikorupciju koji je usvojen povodom obavljenog kontrolnog saslušanja Vrhovne državne tužiteljke i direktora Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma u vezi sa aferom Telekom, koja je održana 07. februara 2013. godine
- * Kopiji kompletne dokumentacije dostavljene Odboru za antikorupciju od strane Vrhovnog državnog tužilaštva i Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma, povodom obavljenog kontrolnog saslušanja Vrhovne državne tužiteljke i direktora Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma u vezi sa aferom Telekom, koja je održana 07. februara 2013. godine.

U postupku po zahtjevu za pristup informacijama, Skupština Crne Gore je utvrdila da posjeduje dio traženih informacija, opisan u stavu 1 dispozitiva rješenja, te da se u istom ne nalaze podaci čijim bi se objelodanjivanjem ugrozio neki od interesa iz člana 14 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, pa nalazi da zahtjev u ovom dijelu treba usvojiti kao osnovan, u skladu sa članom 13 Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Skupština Crne Gore je utvrdila da ne posjeduje dio traženih informacija, opisan u stavu 2 dispozitiva rješenja.

Žalba na rješenje ne odlaže izvršenje, shodno članu 36 Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Na osnovu izloženog, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama u roku od 15 dana od prijema rješenja, neposredno ili preko Skupštine Crne Gore. Žalba se podnosi u dva primjerka, sa dokazom o uplati 5,00 eura administrativne takse na žiro račun br. 907-83001-19, shodno tarifnom broju 2 Zakona o administrativnim taksama („Sl. list RCG“, br. 55/03, 46/04, 81/05 i 02/06, i „Sl. list Crne Gore“, br. 22/08, 77/08, 03/09, 40/10, 73/10, 20/11, 26/11 i 56/13).

Siniša Stanković

Dostavljeno:

*Podnosiocu zahtjeva za pristup informacijama

*u spise predmeta



SRPSTINA CRNE GORE	
PRIMJENI:	17. 01. 2013. GOD.
KLASIFIKACIJA:	
BROJ:	00-63-13/13-1/7
VEZA:	
SRPSTINA CRNE GORE	
SKRAĆENICA:	PRILOGI

Crna Gora
VLADA CRNE GORE
**Uprava za sprječavanje pranja novca
i finansiranja terorizma**

Broj: KA - 475/2-12

Podgorica, 14. 01. 2013. god. n

SKUPŠTINA CRNE GORE
ODBOR ZA ANTIKORUPCIJU

- n/r predsjedniku Odbora, gospodinu Predragu Bulatoviću -

Poštovani gospodine Bulatoviću,

Obraćam Vam se povodom Vašeg dopisa broj 00-63-13/12-1/5 koji ste poslali 27. 12. 2012. godine, a koji se odnosi na zakazivanje kontrolnog saslušanja Vrhovne državne tužiteljke i direktora Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma povodom privatizacije Crnogorskog Telekoma.

Želim da Vas obavijestim da ću, kao i uvijek do sada, shodno važećim propisima, odgovoriti na sve obaveze koje kao direktor Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma (USPNFT) imam prema Skupštini Crne Gore, njenim odborima i drugim radnim tijelima.

S obzirom na to da ste u dopisu naveli da je za termin održavanja saslušanja orijentaciono postavljen kraj januara, za mene je odgovarajući bilo koji dan nakon 28. januara 2013. godine. Zbog ranije preuzetih obaveza, od kojih su neke međunarodnog karaktera, ne bih bio u mogućnosti da se odazovem pozivu ukoliko saslušanje bude zakazano prije ovog termina.


Što se tiče Vašeg zahtjeva da se za članove Odbora za antikorupciju pripremi informacija, moram Vas obavijestiti da to neće biti moguće jer, za razliku od članova Odbora za odbranu i bezbjednost i Anketnog odbora kojima sam sredinom prošle godine dao detaljne odgovore na sva pitanja vezano za predmetnu problematiku, svi članovi Odbora za antikorupciju nemaju pristup tajnim podacima u skladu sa članom 26 Zakona o tajnosti podataka.

Podaci koji se tiču ovog slučaja označeni su određenim stepenom tajnosti i kao takvi ne mogu biti dati na uvid trećim licima, izuzev onima definisanim u članu 26 Zakona o tajnosti podataka i onima koji imaju dozvolu za pristup tajnim podacima.

U nadi da ćete uvažiti navedene predloge, koristim priliku da Vas srdačno pozdravim.

S poštovanjem,

DIREKTOR
mr Predrag Mitrović

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "NOVA ZEMlja" and "PRILIKOM" and is partially obscured by the signature and the word "DIREKTOR" above it.



Crna Gora
VRHOVNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO

TU. br.791/2012
Podgorica, 01. februar 2013.g.

SKUPŠTINA CRNE GORE
Odbor za antikorupciju
Predsjednik, Predrag Bulatović

PODGORICA

Uvaženi gospodine Bulatoviću,

Dostavljam Vam Informaciju o radnjama koje je Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore preduzelo povodom sumnji da je tokom i nakon procesa privatizacije Telekoma Crne Gore bilo zloupotreba sa elementima korupcije.

S poštovanjem,




VRHOVNI DRŽAVNI TUŽILAC
Ranka Čarapić

Ranka Čarapić



CRNA GORA
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMJENO:	4. 02.	20. 13. GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	00-63-13/13-1/11	
VEZA:		
EPA:		
SKRAĆENICA:	PRILOG: 1	



Crna Gora
VRHOVNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO

TU. br.791/12
Podgorica, 01.februar 2013.g.

SKUPŠTINA CRNE GORE
Članovima Odbora za antikorupciju

INFORMACIJA

Povodom Odluke Odbora za antikorupciju da obavi kontrolno saslušanje Vrhovnog državnog tužioca Crne Gore i direktora Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma, dostavljam Informaciju o radnjama koje je Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore – Odjeljenje za suzbijanje organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina preduzelo povodom sumnji da je, tokom i nakon procesa privatizacije Telekomu Crne Gore, u ponašanju odgovornih osoba, bilo zloupotreba sa elementima korupcije.

Informacija je sačinjena uz poštovanje odredaba Zakona o tajnosti podataka, Zakonika o krivičnom postupku i Zakona o državnom tužilaštvu, zbog čega članovi Odbora za antikorupciju neće biti obaviješteni o svim podacima i dokazima kojima tužilaštvo u ovom slučaju raspolaže.

Zbog zakonskih ograničenja, Informaciju je moguće sačiniti samo kao izvještaj o postupanju državnog tužilaštva, na osnovu kojeg će članovi Odbora imati mogućnost da sagledaju aktivnosti državnog tužilaštva u periodu od 2006. do 2012.godine na rasvjetljavanju sumnji da je u privatizaciji Telekomu bilo korupcije.

Dakle, na incijativu generalnog direktora **Agencije za nadzor finansijskog tržišta Republike Madjarske, od polovine jula 2006. do kraja avgusta 2007.godine**, Vrhovno državno tužilaštvo je u službenoj komunikaciji sa Telekomom i Monetom prikupljalo dokumentaciju koja je bila neophodna

Ekonomskom fakultetu u Podgorici da da nalaz i mišljenje - da li su sporni konsultantski ugovori sklopljeni u skladu sa važećim pravilima, da li je ugovoreni posao izvršen, da li je ispoštovana procedura prilikom odabira izvršioca posla, da li je isplaćena ugovorena cijena, te da li je u realizaciji posla bilo zloupotreba odgovornih osoba.

Ova faza provjere završena je 16. januara 2007.godine kada je **Ekonomski fakultet u Podgorici** dao **nalaz i mišljenje** da su sporni ugovori zaključeni u skladu sa važećim pravilima kompanije od strane lica koja su za to imala ovlaštenje, da je iz dokumentacije nesporno utvrđeno da su ugovori u cjelosti ispoštovani i da komisija nije mogla utvrditi „ni jednu jedinu moguću zloupotrebu“ sa stanovišta procedure zaključivanja, ugovaranja i isplate cijene, te da se u granicama ovlaštenja koje je Komisija imala ne može govoriti o zloupotrebi bilo kojeg službenog lica Kompanije.

O rezultatima nalaza Ekonomskog fakulteta u Podgorici, obaviješteni su Komisija za hartije od vrijednosti, Crnogorski Telekom i Uprava policije.

Finalnim izvještajem nezavisne interne istrage Revizorske komisije većinskog vlasnika Madjar Telekoma ponovo je dovedena u sumnju privatizacija crnogorskog Telekoma. Dio Finalnog izvještaja koji se odnosi na Crnu Goru dostavljen je Vrhovnom državnom tužilaštvu **27.jula 2010.godine** od kada su nastavljene provjere **do kraja 2010. i tokom čitave 2011.godine.**

Povodom Finalnog izvještaja državno tužilaštvo je ostvarivalo službenu komunikaciju sa **crnogorskim Telekomom i Upravom za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma.** Izvještaj je ukazao na potrebu pribavljanja obimne dokumentacije koja je formirana povodom zaključenja spornih ugovora i ugovorenih isplata. Pritom je, za potrebe postupka, insistirano na originalnoj dokumentaciji ili ovjerenim kopijama. Tužilaštvo je imalo problem u prikupljanju dijela tražene dokumentacije na koju je ukazivao Finalni izvještaj, zbog toga što je crnogorski Telekom nije posjedovao ili nije posjedovao originalnu dokumentaciju, ili je zbog određenih nejasnoća nije uspevao identifikovati u svojoj evidenciji.

Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma u ovom periodu je dostavila određeni broj podataka dobijenih putem razmjene od FOS-a SAD-a.

Povodom informacije da je između **Dojče Telekoma**, kao većinskog vlasnika **Madjar Telekoma** i **Komisije za hartije od vrijednosti Ministarstva pravde SAD-a** zaključeno poravnanje i da su se u tom postupku pojavili dokazi o koruptivnim radnjama odgovornih lica u postupku privatizacije Telekom Crne Gore, Vrhovno državno tužilaštvo – Odjeljenje za suzbijanje organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina, **dana 05.januara 2012.godine** obratilo se **Ambasadi SAD-a – Kancelariji stalnog pravnog savjetnika u Podgorici** sa zahtjevom za dostavljanje dokumentacije kojom raspolažu nadležni organi u SAD-u.

Tokom **januara 2012.godine**, tužilaštvo je uputilo zahtjev Upravi za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma za dostavljanje podataka, informacija i dokumentacije u vezi realizacije određenog iznosa novčanih

sredstava koja su sa računa domaćeg pravnog lica, preko domaće banke, transferisana u korist računa određenih nerezidentnih pravnih lica, kao i podatke i dokumentaciju u vezi stvarnih vlasnika ovih nerezidentnih pravnih lica.

Upućen je **dopunski zahtjev crnogorskom Telekomu** za dostavljanje određene dokumentacije u originalnom obliku ili u obliku ovjerene kopije o izvršenim navodno spornim konsultantskim uslugama.

Uporedo sa ovim, tužilaštvo je od Komisije za hartije od vrijednosti tražilo podatke, informacije i dokumentaciju koju posjeduje u vezi kupoprodaje akcija od strane Madjar Telekoma.

Dana **24.januara 2012.godine**, Ambasada SAD-a je obavijestila Specijalnog tužioca da je **Kancelarija za međunarodnu pravnu pomoć pri Komisiji za hartije od vrijednosti SAD-a i Ministarstva pravde SAD-a** kontaktirala tužioce nadležne za predmete protiv Madjar i Dojče Telekoma, koji su prihvatili da daju savjet u pogledu sadržaja i forme zahtjeva za pružanje pravne pomoći koji je potrebno uputiti nadležnim organima SAD-a.

Dana **27.februara 2012.godine**, Ambasada SAD-a je konačno dostavila uputstva koja se moraju ispuniti da bi se zamolnica mogla razmatrati, pa je nakon prevodjenja dobijenog uputstva, tužbe i ostalog materijala koji je preuzet sa sajta Komisije, **12.aprila 2012.godine** Ministarstvu pravde SAD-a – Kancelariji za međunarodne poslove i Vrhovnom tužiocu Republike Madjarske upućen zahtjev za pružanje međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima.

Tokom **2012.godine**, nastavljena je službena komunikacija sa Telekomom Crne Gore, Upravom za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma, domaćim bankama i Upravom policije u cilju prikupljanja podataka i dokaza radi provjere svih detalja Finalnog izvještaja, kao i podataka, koje ne sadrži Finalni izvještaj, do kojih je došla Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma, a odnose se na sumnjive isplate Madjar Telekoma preko domaće banke.

U cilju provjere ovih podataka upućena je zamolnica za pružanje međunarodne pravne pomoći nadležnom organu Republike Slovenije koja sadrži sva pitanja na koja je neophodno pružiti odgovore tokom zahtijevane pravne pomoći.

Vrhovno državno tužilaštvo još uvijek čeka odgovor nadležnih pravosudnih organa SAD-a i Republike Slovenije na upućene zamolnice.

Odgovor na zamolnicu pružilo je samo Vrhovno tužilaštvo Republike Madjarske, nakon što smo, na zahtjev madjarske strane, dostavili klauzulu da će se traženi podaci koristiti isključivo u krivičnom postupku. **Medjutim**, nadležni organ Republike Madjarske nije nam dostavio dokaze i podatke, po našoj ocijeni, neophodne za rasvjetljavanje spornih pitanja već samo dokumentaciju koja se odnosi na fakture, knjigovodstvene izvode i prenose novčanih sredstava po osnovu realizovanih predmetnih ugovora, koje smo ranije uspjeli da obezbjedimo u službenoj komunikaciji sa Telekomom Crne Gore.

U dosadašnjem toku provjera tužilaštvo je u svojstvu građana saslušalo dvije osobe za koje je prema Finalnom izvještaju postojala sumnja da im je po osnovu spornih ugovora isplaćena značajna suma novca, bez osnova. Saslušane osobe su negirale ove sumnje detaljno objašnjavajući u čemu se sastojala njihova obaveza po osnovu koje im je isplaćen novac. Prilikom saslušanja priložile su materijalni dokaz o izvršenim uslugama za potrebe Telekomu koje su bile osnov za plaćanje.

Saslušan je i raniji direktor određene banke u Podgorici kod koje je na račun jednog pravnog lica Madjar Telekom uplatio značajnu sumu novca, koji je gotovinski isplaćen uz kršenje pozitivnih propisa. Povodom ove transakcije traženi su podaci od Centralne banke Crne Gore i pomoć nadležnih pravosudnih organa Republike Slovenije.

U dosada prikupljenom obimnom materijalu nema dokaza koji bi tužilaštvu dali osnov da protiv bilo koje osobe pokrene krivični postupak zbog koruptivnog ili nekog drugog krivičnog djela.

Vrhovno državno tužilaštvo – Odjeljenje za suzbijanje organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina, u daljem toku provjera insistiraće na pribavljanju svih podataka i dokaza koji mu nijesu dostavljeni u službenoj komunikaciji - sa domaćim nadležnim organima i u postupku zahtijevane međunarodne pravne pomoći.

S poštovanjem,



VRHOVNI DRŽAVNI TUŽILAC
Ranka Čarapić

Ranka Čarapić